

Le gbe sia dzi

traduit de « Dans ce désert je n'ai ni gain, ni perte »

p = 50

1. Le gbe sia dzi, go - -
2. De ma - du - dzɔ a -
3. Le gbe sia dzi la,

mea de - ke me li nam E si ma -
zo li a - gbo de me Le gbe sia -
me dze si mo nyuia de : Lo lɔ, a -

tia loo a - lo a - di o : A - ve - koe
dzi a - fi - si si - tso - fe, Dzu - dzɔ ma -
me nu - ve - ve, xo - se mo ; Ma - zœ vɔ -

loo, a - - ma - kpa mu - mu - wo loo
ka - de - - dzi - tɔ gɔ me - le o,
vɔ kple di - ke - ke ma - no - mee,

A - lo vu - do, si a - di kɔ nam o.
L'e - si nye ta - qo - fe tu a - fe vɔa ?
Oo ðe - la, e - la - be - na wòe tae nam ;

4. Ìusẽ fe mɔ 'fisi dzɔgbenyui bɔ dɔ,
Tefea fu ke ɳutifafa ya li.
Yayramɔ, si le dɛ yem tso xexea me,
Mlœba, ye kplɔm yi Mawu, Tɔwò gbɔ.

5. Afima nudzodzro, dɔwɔwɔ, vɔvɔa
Deke meli o ; esi nètum dɔ
Na tefe kɔkɔe tɔxε sia, mava dɔ
Dzudzɔ mavɔ la kpɔ le wò dzi gbɔ.